

*Sfumou Žuruf:*

2.9.

LIKOVNI REVOLUCIONAR I NOB-e

ODIĆ F. IVICA

Poznato je da je pre i u toku okupacije porodica Odić u cijelini bila na strani naprednih snaga u našoj zemlji koje je predvodila KPJ.

Tako je još na osnivačkom kongresu Soc.rad. partije /komunista/ kao delegat soc.rad.partije BH učestvovao Odić Franjo.

Kasnije svi njegovi sinovi i kćeri u najranijoj mlađosti /kao po nekom nepisanom pravilu/ prišli naprednom radničkom pokretu koji je pr dovodila KPJ. Tako su još u predratnom periodu Slavko, Ivica, Zvone Cicic /kasnije/ Zdeno, Šace, Fipo uzeli aktivnog učešća u radu naprednih omladinskih organizacija u Bihaću i B.-luci ili u NOB-i već prema tome gdje su se našli i gdje im je otac (Franjo) bio sa službom.

Iako je od svih njih Slavko bio najizraslijii komunista ipak se u mnogo čemu/ u karakternim-ličnim osobinama/ od svih njih izdvaja IVICA, koji se po završetku osnovne škole upisao u zanatsku /sada industrijsku/ školu i uspešno je završio. Pošto su /radi brojne porodice/ roditeljske mogućnosti eko školovanja bile ograničene, to se Ivica po završetku žanatske škole zaposlio u tada poznatom inostranom preduzeću "Batinjon" koje je obavljalo radove na terenu Bihaća-Gazina-Krupe i drugih mjestu ovog kraja. U ovom preduzeću kao već napredni omladinac Ivica je stupio u vezu sa mnogim radnicima koji bi bili članovi KPJ, SNOJ-a ili URS-ovog sindikata. U dogovoru sa njim organizuje štrajkove, protestne zdoreve i druge skupe gdje dolazi u stik sa policijom koja ga i eko vrlo mlađ hapsi i zatvara u poznati Bihaćki zatvor "Kulu" gdje je imao i prvo "policische krštenje". Posle toga jedno vrijeme odlaže na red u Drvar gdje se učlanjuje u napredno-radničko sportsko društvo "Borac" Drvar čiji je član bio do 1939 godine.

Pošto su mu roditelji premješteni u B.-luku to se Ivica u toku 1939 godine upisuje u neotvorenu SPŠ u B.-luci. Pošto je već bio poznat mnogim aktivistima radničkog i naprednog pokreta u B.-luci to u dogovoru sa Mažar Ivicom umima najaktivnijeg učešća u organizacionom оформljuvanju aktiva SKOJ-a na STŠ, da bi ne nalogu mješenog komiteta SKOJ-a bio jedan od osnivača "Literarnog udruženja" u ovoj školi čiji je bio predsednik sve dok ovo udruženje nije raspoređeno od školskih vlasti na zahtev i intervenciju policije. Sigurno je da je Ivica u to vreme t.j. od 1939 g. pa ne dalje zaista bio omladinac od akcije tj.

jedna od najistaknutijih i najdinamičnijih ličnosti omladinskog pokreta u B. Luci. Ne samo za to što je bio primeren i uredan djak već za to što je nemiratljivo i ne samo mjestu svejetven način okuplja i organizovao mnoge omladince/ iz škole ili stambene četvrti/ koje je politički osjetio da bi isti što pre bili primljeni u SKOJ. Radi svojih privlačnih karakternih s omladnicima bliskih osobina uz to je još hrabar i odlučen/ kad je trebalo ifizičko obraćavanje /radio je priman u svaku sredinu. Sve ove njegove pozitivne osobine koristio je njegov aktiv pri organizovanju raznih omladinskih i drugih skupova u gradu. Tako je bio organizator ili učesnik omladinskih i dr. skupova na: Starčevici., Šehitlucima, Suturliji, Vrbanji, Vrbasu Trampistima, Slatini ili u kućama: Svojoj, Djumrukovića, Kararića, Karakegovića, Jovetića, Selmana ili na drugim skrivenim mjestima u gradu. Pređ rasturanja raznih brošura, knjige, letaka i drugih publikacija KPJ ili UHS-ovih sindikata često je radio na umnožavanju i širenju istih. Bio je organizator poznatih javnih "čajanki-igranki i sl. priredi" SPŠ sa edabranim programom pripremljenim od mjesnog komiteta SKOJ-a ili članova KPJ zaduženih za rad se omladinom. Kao takav i sam je primljen u KPJ ali je neposredno pred rat početkom 1941 godine bio uhapšen/nakon jedne provale oko prenosa Šapirografa/ te je posle spроведene istrage predat sudu za zaštitu države. Međutim usledila je okupacija zemlje i tek pošto su čuvari zatvora biv. policije napustile/pohegle/ od svih zatvora Ivica je sa drugovima /H. Jurinčićem, bratom Slavkom, Kararićem/ izišao iz zatvora. Po izlasku iz zatvora učio je da se nova vlast tj. ustaše /biv. križari sa kojima se takodjer sukobljavao/ okomile na Srbe, Jevreje i Gigeane koje su bezrazložno hapšili i deportovali. Predoseđeće je da će ukro doći red i na komuniste pa je radi toga odlučio da emigriše u SSSR. O svemu ovome bio je upoznat i Ivica Mažar/koji je najčešće kontaktirao sa njime/ i prije nego je sa grupom/Salomon Albert "Pišta" i Selman Jusuf "Crni/ krenuo od Ivica Mažara je primio neku poruku za jednog aktivistu u već okupiranom Beogradu. Sa petnenestom grupom koja je krenula u pravcu Bokeljije 30 aprila 1941 g. Ivica je stigao do Beograda odnosno Pančeva /išli su peške, autom, vozom/ uz lažno prikavljene /kupljene/ legitimacije NDH. Nakon što je u Beogradu predao pismenu poruku krenuli su u pravcu Pančevačkog mosta i pešte su isti blokirali Nemci /a imali propšnjice NDH tu već ne važeće/ to su pokusali na desnoj strani Dunava u blizini Pančevačkog mosta pronaći neki akelski prelez. Međutim, što su išli dalje to su bile jakeći češće koncentracije Nemaca radi čega su se

moreli vratiti u Beograd gdje su ostali 2-3 dana dok se nisu uspjeli /ilegalno/ prebaštitи u Žegun tj NDH a potom u B.Luku putujući najčešće pješke, radi čega je putovanje trajalo 2-3 dana. Vrativši se u Bluku Ivica se polulegalno kretao u gradu/jer su već tada usledila neka hapšenja/ sve do juna 1941 god. Međutim, kada je 22 juna 1941 godine došlo do očuđenog sukoba SSSR-Njemačka istog dana je došla grupa ustaških agenata da njega i starijeg brata Slavka uhapse. Agenti su ih zatekli u kući sa grupom aktivista koji su saslučajno tu zatekli. Kada su im agenti saopštili razloge dolaska ona su upitali agente dali onda treba da se spremi. Kada su im agenti rekli da požure ona su/Slavko i Ivica/ učili u svoju sobu koja će načizila do bašte i pošto su za sobom zatvorili vrata sobe, ne čekajući ni sekunde iskočili su bez ikakve lične opreme kroz prozor, a zatim preko dvorišno cida izili na okalu Vrhosu, a potom krenuli u pravcu kuće Niko Jurinčića i braće Mašar u Majdanu i obaveštili ih o hapšenjima. Tako su i drugovi Jurinčić Niko, Mašar Josip "Đeđa", Ivica i Drago izbačli hapšenja odlaškom u strugu elegantnost ili u Šumu /Starčević/. Grupa agenata Šekala je minut-dva u predvorju što je Ivici i Slavku bilo doveljno/pogotovo za ostale druge koje su obaveštili i hapšenju/ pa da agenti ustaškog rederstva ovog puta pretrpe podpuni neuspjeh u lovu na komuniste u junskim i julekim danima 1941 god. Pošto su još neki drugovi u tome uspjeli te je od svih drugova formirana veća grupa /komunista/ koja je imala značnih poteškoća oko s mještaja i ishrane, te je odlukom Višeg Part. rukovodstva jedan dio drugova prebašten i vraćen u strogu ilegalnosti u B.Luku ili na druge terene, već prema tome gdje ko nije bio kompromisevan. Ivica je vraćen u grad i jedno vrijeme se skrivaoc kod naše kuće /Štali/ gdje je također dolazio i Slavko da bi avgusta 1941 godine nakon što mu je obvezduđen pištolj i municija pošao definitivno u NOJ jer smo od jednog saradnika NOF-a iz soperata red. ravneteljetva /Jelc Luke/ obavješteni da je od njih Ivica primješten u gradu i da za njime traže više agenata.

Po stupanju u prve partizanske jedinice /vodeće/ vršio je razne odgovore na dužnosti učestvujuci u mnogim borbenim protiv okupatora i domaćih izdajnika u zemlji. U toku IV neprijateljske ofenzive i Ivica Odic "Ića" je u jednoj od tih dramatičnih borbi položio svoj mladi život.

Premda tome neсумњиво je da je "Ića" jedna od najavetlijih ličnosti naprednog narodninskog pokreta u B.Krajini, jer je čitav svoj život i sve svoje umne i fizičke sposobnosti žrtvovao za NOB-u.

Smrt fušizmu slobode narodu!

Juna 1961 godine

Selman A.Jusuf, oficir  
JNA.  
Ul.M.Pocarca br421 Baug.